

Технологической карта

Саңарар саҢаны сайыннарыы (орто болох)

Темата: «Т доробоону чуолкайдык саҢара уорэнии»

Иитээччи:

Попова Ньургуйана Николаевна

Уорэтэр сыала оруга:

- Эрчилли, ооннбуу көмөтунэн дорбоону чуолкайдык санарга эрчийи.
- Истэр, уөрэтэр аппараты.

Сайыннарар сыала- соруга:

- Истэр, санарар, илиинэн онорон таһаарар сатабылларын сайыннары.
- Ахсаан аабар уөрүйэби чинэтии, толкуйдуур дьобурдарын сайыннары.

Иитэр сыала –соруга:

- Тулалыыр эйгэбэ истин- эйэбэс сыһыанна иити.
- Бөлөбунэн улэлиир кэмнэ бэйэ- бэйэбэ көмөлөһөргө болбомтолоох, иллээх буоларга иити.

О5о деятельнаын коруннэр: «Билии- коруу», «Алтыһы», Тылы сайыннары, «Эти- сиини сайыннары, чөл турук. «Айар- тутар».

Тууттуллар матарыйааллар: ТСО, ойуулаах хартыынкалар, тиин макета, тэллэйдэр, туораахтар, платок, клей, салфетка, тэллэй нэмиэттэрэ, кумаабы илииһэ А4.

Чаастара	Соруктар	Иитээччи туһанар тэриллэрэ	Хас биирдии чааска холбуу дьайымал тутула		Иитэр- уорэтэр уобаластар алтыһыылара	Тумук
			Иитээччи	Оҕо		
Тэрээһин чааһа	Оҕо болҕомтотун тардыы	Компьютер, проектор	Утуо кунунэн оҕолоор! Мин «Чуораанчык» уһуяантан кэллим эһигинниин билсээри, оонньоору, аатым Ньургуйана Николаевна.	Утуо кунэн!	«Алтыһыы эйгэтэ»	Оҕо болҕомтотун тардыы
Сурун чааһа	Эрчиллии, оонньоу көмөтунэн дорҕоону чуолкайдык санарга эрчийии.	Экранна көстө турарын утуктуу Экранна поезд ойуута көстөр.	Оҕолоор, тылчааммытын эрчийэ туһуөх. Тылчаннарбытын эрчийдибит, ханнык баҕара дорҕоону санарарга бэлэм буоллубут. Оҕолоор, оонньоургутун наһаа собулуугут ди. Оонньоу барарбытыгар тугунан айаннаан тийиэхпитин сөбуй? Толкуйдаан эрэ. Поебынан айанныыр эбиппит. Онтон поездпыт хайдах тыаһырын ким билэрий? бары хатылыаһын. Чэ, эрэ, мин кэннибиттэн тутуһан турдубут поездпытгар олорон айанныаһын. Бастакы тохтобулбут «Т» дорҕоон тохтобула эбит. Чэ,	Утуктэллэр Бэйэлэрин эппиэттэрин этэллэр Т-т-т-т Т-т-т-т Т-т-т-т	«Алтыһар», «Билэр-көрөр», «Тылы», «Эти- сиини» сайыннарыы	Толкуйдуур дьобурдарын сайыннарыы

<p>Хоноон</p>	<p>Ахсаан аабар уоруйэби чинэтии, толкуйдуур дьобурдарын сайыннары</p>	<p>Экранна «Т» дорбоон ойуута кестөр</p>	<p>эрэ, бары «Т» диэн санарыабын эрэ . Биьиги бугун «Т» дорбоону чуолкайдык санара уорэниэхпит. Корун эрэ, оболоор, «Т» дорбооммут туохха майгынныырый? (оболор бэйэлэрин эппиэттэрин этэллэр). Оболоор, «Т» дорбооммут биһиэхэ тэллэйгэ майгынныыр эбит. Бу тохтобулга корун, эрэ,хаартыынкалар бааллар. Бары биирдиини ылыабын, кимиэхэ туох ойуута тубэстэй? Коля сабалаа. Онтон эйиэхэ туох ойуута баарый Катя? Маша? Айсен? Вова? Айта? Бу ойууларбытыгар барытыгар бастакынан ордук элбэхтик ханнык дорбоон иһиллэр эбитий? «Т» дорбоон иьиллэр эбит. «Тт», «Тт» диэтибит эрэ бары. Онтон билигин салбы айаммытыгар турунабыт «Т» дорбооммутун санаран. Иккис тохтобулбутгар</p>	<p>Бэйэлэрин эппиэттэрин этэллэр</p> <p>Тэллэй, торт, тигр, тыраахтар</p> <p>«Т» дорбоон иьиллэр.</p> <p>Т-т-т-т</p> <p>Т-т-т-т</p>		
---------------	--	--	--	---	--	--

<p>аабыыта</p>		<p>Оонньуур мас тиин</p>	<p>кэллибит. Манна таабырын тохтобула эбит. Тииттэн тииккэ ойуоккалыыр эриэхэ аьалыктаах кыыл баар уьу. Саамай соп, кырдьык даьаны тиин эбит. Тииммит оболоор, маннык хобоонноох эбит. Тииттэн тииккэ ыстанар Тэллэй, эриэхэ аьалыктаах Тиит дьизэлээх Тиин диэммин.</p>	<p>Тиинчээн</p>		
<p>Физминутка ункуу «Тиинчээннэр»</p>		<p>Слайд</p>	<p>Чэ, эрэ, аны бииргэ хатылыаьын, бастаан улаханнык санаран этэбит. Аны билигин кыратык санаран этэбит. Өйдөөн истин эрэ, манна ордук элбэхтик ханнык дорьоон иһиллэрин (итээччи ааьар). Өйдөөн иьиттигит дуо? Ким өйдөөн иһитгэй? Маладьыастар! Онтон оболоор, тиинчээммит маннык саналаах буолар эбит истиэьин эрэ.</p>	<p>«Т» дорьоон</p>		
		<p>Аудиозапись</p>	<p>Туох диэн эппитин ойдоотутугут дуо? Онтон мин</p>	<p>Суох</p>		

	<p>Эти- сиини сайыннары</p> <p>Бөлөбунэн улэлиир кэмнэ</p>	<p>Бэһиэлэй музыка тыаһыыр</p> <p>Хартынаба кунунну ойуур көстөр</p> <p>Тэтимнээх музыка тыаһыыр</p>	<p>ойдоотум. Ити оболоор, тиинчээн ункуулуобун диэн эттэ дии. Бары бииргэ тиинчэн курдук ункуулуубут дуо? Ункуулээн астынныгыт ? Аны салбыы «Т» дорбооммутун санаран айаммытыгар турунуобун.</p> <p>Уьус тохтобулбутугар биьиги тэллэйдээх ойуурга кэллибит, манна тиинчээн собулуур аа тэллэй бобо ууммут. Биьигитини манна оонньуу куутэр эбит. Музыка тыабаатабына, «Ким элбэх тэллэйи хомуйар эбитий» диэн оонньууну оонньоохпут.</p> <p>Ким элбэх тэллэйи хомуйдай? Коруобун эрэ, аабыабын эрэ. Маша эн хас тэллэйи хомуйдун аах эрэ? Онтон Коля? Айсен? Катя?Вова? Айта? Ол аата саамай элбэх тэллэйи ким хомуйбутуй?</p> <p>Салбыы поездпытыгар олорон</p>	<p>Аһаа</p> <p>Аһаа</p> <p>Т-т-т-т</p> <p>Биэс, туөрт, икки, ус, туөрт, биэс. Айсен</p>		
--	--	--	---	---	--	--

	<p>бэйэ- бэйэбэ көмөлөһөргө болбөмтөлоох, иллээх буоларга иитии</p>	<p>Экранна тиин уйата костор</p> <p>Иһиккэ остуолга эриэхэлэр баар буолаллар</p>	<p>«Т» дорбөоммутун санаран айананнабын. Тордус тохтобулбутугар тиин уйатыгар кэллибит оболоор. Корун эрэ, тиинчээммит тугу хабааммытый?</p> <p>Тутан коруобун эрэ.Саамай соп, эриэхэ. Улэлиэхпит иннинэ тииммит хабааммыт эриэхэтинэн илиибитин имитэн эрчийибин. Онтон биир собулуур аба туох этэй оболоор ? Саамай соп, тэллэй. Тиинчээммит тэллэйин хабааммыт дуо? Суох, ол иһин бийиги билигин тиинчээммити собулуур абын тэллэйи бэлэх уунуобун . Тиинчээммит оччобо уөрүө абай.</p>	<p>Т-т-т-т</p> <p>Эриэхэ</p> <p>Тэллэй</p> <p>Суох</p>		
Тумук чааһа			<p>Бугун тугу гынныбытый оболоор? Ханнык дорбөону кытта билистибитий?</p>	<p>Оболор эппиэттэрэ</p>		<p>Утуө куммутун мичээрдэһэн тумуктуубут</p>